


# MOPHATO 9 – SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA

## KGWEDITHARO 1-4



MOPHATO 9 – SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA – KGWEDITHARO 1				
Dibeke	Go buisa le go lebelela	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
1	Tlhatlhoboyamotho e elekanyeditsweng/boleng e a diragatswa. Tshedimose tso e a rekotwa gore bokgoni jwa barutwana bo tthomamisiwe le go lemoga mekhino mo go ithuteng. Tshedimose tso e tshwanetse go dirisetswa go lemosa tatelano ya ditiro tsa go ruta le go ithuta.			
2	<p><b>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua:</b>  <b>Dipuisanotsamolomo (mosupatselakemorutabana)</b>                      Reetsa/lebelelapapatso le go buisana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segalo</li> <li>• Lebelo</li> <li>• Tirisoyapuoyamaikutlo le e etlhotltheletsang</li> <li>• Bogolojwafonto/mokwalotlanyo/ mofutawamokwalo</li> <li>• Puoyammele</li> </ul>	<p><b>Go buisetsa/go lebelela go tlhaganya (setlhangwasaponojaaka papatso/phousetara/ dikhathunu/ Dikgemetšhanatsadikhomiki)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okoladintlha</li> <li>• Go tlodisamatlha</li> <li>• Puisotsenelelo</li> <li>• Ipopelebokao (baanelwa/badiragatsi, maitshetlego, molaetsa)</li> <li>• Bopabokaojwamafoko a asatlwaelegang ka go dirisadikgonotsa kgaoganyo ya lefoko.</li> <li>• Puo e etsosangmaikutlo a arileng</li> <li>• Puoyammele</li> <li>• Tirisoyamatshwao a puiso le fonto/ Mokwalotlanya</li> </ul> <p><b>Dikgatotsapuiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso</li> <li>• Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa)</li> <li>• Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul>	<p><b>Ditlhangwatsatirisano: Papatso/phousetara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego e enepagetseng</li> <li>• Maitlhom</li> <li>• Diponagalotsasetlhangwa</li> <li>• Tirisoyapuo</li> <li>• Rejisetara</li> </ul> <p><b>Totisamogopolomodikgatongt sa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go diraipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwalapapatso/phousetara</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mopeleto le dipateronetsamopeleto</li> <li>• Dikhutshwafatso</li> </ul> <p><b>Dira ka polelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Popegoyapolelo:</li> <li>• Maina,</li> <li>• Matlhaodi,</li> <li>• Maemedi</li> <li>• Dithuanyi</li> <li>• Dipaka</li> </ul> <p><b>Tlotlofokomotirisong</b></p>

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
3-4	<p><b>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua:</b>  <b>Go reetsasetlhangwa se se buisiwang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhopha le go tshwaela ka: <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Tirisoyalentswe</li> <li>-- Tirisoyasegalo le lebelo</li> <li>-- Matshwao a puisomopuisong</li> <li>-- Pulo le tswalelo</li> </ul> </li> <li>• <b>Buisanang ka diponagalotse di fa godimo</b></li> <li>• <b>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng</b></li> <li>• Dirisadikgonotse di malebatsa go buajaakasegalo, modumo, lebelo, tlhagisoyalentswe, matshwao a puiso, go buisa ka thelelo</li> <li>• <b>Barutwanabaitlhophela setlhangwasa bona sapuisomme ba se tlhagisamophosing.</b></li> </ul>	<p><b>Setlhangwasadikwalojaakakangkhu tshwe/terama/naane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipuisanotsakakaretsotsa diponagalotsabotlhokwajaaka baanelwa/badiragatsi, poloto, boanedi, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</li> <li>• <b>Dikgatotsapuiso:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso (ltsisesetlhangwa/dira ponelopeleyaditiragalo)</li> <li>-- Lemorago/maitshetlego</li> <li>-- Kokoanyadintlha ka gasetlhogo</li> <li>-- kokoanyadintlha ka gathitokgang)</li> <li>• Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa)</li> <li>• Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Kwalalokwaloikitsiso le lekwalophelegetso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego e enepagetseng</li> <li>• Maitlhomo</li> <li>• Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang</li> <li>• Tirisoyapuo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Tatelano e elolamengyadipolelo</li> <li>• Dirisamakopanyi go netefatsa tomagano</li> <li>• Dirisamefuta e efarologanengya dipolelo, bolelele le dipopego</li> <li>• <b>Totisamogopolomodikgatongts a go kwala</b></li> <li>• Go diraipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Lokwaloikitsiso le lekwalophelegetso [03/12/2020]</b></p>	<p><b>Go gatelela ka go boeletsadipopegotsapuo le melawanatsabeketsepeditse di fetileng.</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mopeleto le dipateronetsamopeleto</li> <li>• Dikhutshwafatso,</li> <li>• Diakeronime</li> <li>• Kutu, tlhogo, mogatlana,</li> <li>• Mainatswako</li> </ul> <p><b>Dira ka dipolelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maina, matlhaodi, maemedi</li> <li>• Matshwao a puiso</li> <li>• Dipaka; puosebui le puopegelo;</li> <li>• Popegoyapolelo; dithuanyi</li> </ul> <p><b>Tiriso e etseneletsengyapuo:</b>  Maele le Diane; phefofatso</p> <p><b>Tlotlofoko mo tirisong</b></p> <p><b>Tshiamiso ya tiriso ya tlotlofoko ya tiro e e kwadilweng</b></p>

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
	<b>TEKANYETSO/TIRO E E TLHOMAMENG: TIRO 1</b> <b>TIRO YA MOLOMO</b> <b>PUISSETOGODIMO (Maduo 20).</b> <b>Barutabanabasimololatiro e ka kgweditharoyantlhammeba e feleletsa ka kgweditharoyabobedi fa maduo a rekotiwa.</b>			
5-6	<p><b>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Mmuisano</b>  <b>Reetsamotlotlowamogala/ mmuisanomagarenggamodire diwasenthara/setheosa/ya kamogelomegala le modirelwamabapi le kganetsano ka ga tumalano/konteraka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segalo</li> <li>• Tirisoyapuo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Melawana</li> </ul> <p><b>Puisetsogodimo eeipaakanyeditsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisadikgonotse di malebatsa go buajaaka</li> <li>• Segalo</li> <li>• Kutlwalo</li> <li>• Lebelo</li> <li>. Tlhagisoyalentswe</li> <li>. kapodiso</li> <li>. Thelelo</li> </ul> <p>•Barutwanabadirisasetlhangwap uiso le go se tlhagisamophaposing</p>	<p><b>Go buisatumalano (konteraka) magarenggamorekisi le moreki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego</li> <li>• Tirisoyapuo</li> <li>• Puo e ekgethegilengyakonteraka/ tumalano</li> <li>• Botlhokwajwatshaeno</li> <li>• Thuso fa go na le kganetsano/go sa dumalane</li> </ul> <p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalokgolotsaleboko</li> <li>• Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, kgopolo; moribo le morumo</li> <li>• Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana,</li> <li>• Thulaganyo, setaele le ditebego</li> <li>• Bokaojwapapiso</li> <li>• Maikutlo a mmoki</li> <li>• Thitokgang/morero le molaetsa</li> </ul>	<p><b>Setlhangwasatirisano: Lenanetema le metsotso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego e enepagetseng</li> <li>. Letlhomeso</li> <li>• Maitlhomo</li> <li>• Dikakanyogolo le tse di tshegetsang</li> <li>• Tirisoyapuo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Tatelano e elolamengyadipolelo</li> <li>• Dirisamakopanyi go netefatsa tomagano</li> <li>• Dirisamefuta e efarologanengya dipolelo, boleele le dipopego</li> </ul> <p><b>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go diraipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwalalenanetemalemetsotso o sa le molebowadikgatotsa go kwlamorago</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Makopanyi.</p> <p><b>Dira ka polelotirisong:</b> Popegoyapolelo; Mefutayadipolelo; Puosebui le puopegelo; Dipolelotsa dipotso;</p> <p><b>Bokaojwamafoko:</b> Diane le maele</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> Dipateronetsamopeleto; Dikhutshwafatso –ditlhakaina, diakeronomi, tlogeloyatlhogo/karoloya bofeloyalefoko,</p> <p><b>Tlotlofokomotirisong:</b> Puoditumalano (dikonteraka) le ditokomana/dikwalotsamolao</p>

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegotsapuo le melawana
7- 8	<p><b>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua:</b>  <b>Tekatlhaloganyoyatheetso (mmuisano)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reetsammuisano</li> <li>• Kwaladintlhathuto</li> <li>• Puo le maatla</li> <li>• Segalo</li> <li>• Maikutlo</li> <li>• Matseno le bokhutlo</li> <li>• Araba dipotso</li> </ul> <p><b>Tiroyamolomo:</b>  <b>Puo e esaipaakanyediwang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhophasetlhogo se semaleba</li> <li>• Rulaganyatshedimosetso gore e lomagane</li> <li>• Supa tlotlofoko le dipopegotsapuotse di nepagetseng.</li> <li>• Matseno le bokhutlotse di maleba</li> <li>• Dirisadidiriswatsapono, kutlopono fa go kgonagala</li> </ul>	<p><b>Setlhangwasadikwalojaakapadikgangkhutshwe/terama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalotsabotlhokwatsasetlhangwasadikwalo: jaakabaanelwa/badiragatsi, tiro/tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</li> </ul> <p><b>Dikgatotsapuiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso</li> <li>• (Itsisesetlhangwa)</li> <li>• Ka nakoyapuiso (diponagalotsasetlhangwa)</li> <li>• Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalotsabotlhokwatsaleboko</li> <li>• Popego e e ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo</li> <li>• Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana,</li> <li>• Thulaganyo, setaele le ditebego</li> <li>• Thulaganyomofuta, setaele le ditebego</li> <li>• Bokaojwabotshwantshi</li> <li>• Maikutlo/moono</li> <li>• Thitokgang/morero le molaetsa</li> </ul> <p><b>Ditogamaanotsapuiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okoladintlha, go tlodisamatlho, ipopelesetshwantshosatlhaloganyo</li> <li>• Puisotsenelelo</li> <li>• Neelatlhalosoyabokao</li> <li>• Bokaojwamafoko</li> <li>• Ntlhakemoyamokwadi</li> <li>• Ntlha le kakanyo</li> <li>• Bokao jo bosatlhamalalang</li> </ul>	<p><b>Kwalatlhamo: tthamoyaKanelo/ tlhaloso/maitlhom/ngangisano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhophoyamafoko</li> <li>• Lentswe la mong le setaele</li> <li>• Tlhaloso e ebonagalang/ utlwagalangsentle</li> <li>• Segalo</li> <li>• Dintlhakgolo le tse di tshegetsang</li> <li>• Mmepewadikakanyo (thulaganyoyadikakanyo)</li> <li>• Tlthagisasetlhangwa gore se tlhatlhojwe.</li> </ul> <p><b>Totisamogopolomodikgatong go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go diraipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa</li> </ul> <p><b>Kwalatlhamo o latelamolebowa dikgatotsa go kwala</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b>  Madiritota; Madirimatlhaedi.</p> <p><b>Dira ka polelo:</b>  Polelwanakutu le polelwanakalaina</p> <p><b>Bokaojwamafoko:</b>  Diane le maele</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b>  Dipateronetsamopeleto; akeronimi.</p> <p>Tlotlofokomobokaelong Tshiamisoyathutapuo go tswa go tiro e ekwadilwengkebarutwana.</p>

TLHATLHOBO /TIRO E ETLHOMAMENG: TIRO 2: GO KWALA TLHAMO;  
 TlhamoTlhaloso, kanelo le maitlhomomo (maduo: 40)  
 Mo tsamaong ya kgweditharo.

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
9-10	<p><b>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua:</b>  <b>REETSA</b>  <b>pegeloyalekwalodikgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego</li> <li>• Diponagalo</li> <li>• Tirisoyapuo</li> <li>• Segalo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Matseno le bokhutlo</li> </ul> <p><b>Buisanang ka diphitlhelelo</b>  <b>Tlhagisoyamolomoyapegelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirisoyapuo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Segalo</li> <li>• Puoyammele</li> <li>• Matseno le bokhutlo</li> </ul>	<p><b>Buisapegeloyalekwalodikgang/makasine</b>  <b>Ditogamaanotsapuiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puisotsenelelo</li> <li>• Diponagalotsasetlhangwa, sk. poloto, baanelwa, maitshetlego, moanedi, maikutlo, thitokgang/</li> <li>• Morero, ntlhakemoyamoanedi</li> <li>• Ipopelabokaojwamafoko a asatlwaelegang ka go dirisadikgonotsakgaoganyoyamafoko.</li> <li>• Bokao jo botlhamaletseng le jo bosatlhamalalang.</li> </ul> <p><b>Dikgatotsapuiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa)</li> <li>• Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa)</li> <li>• Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalotsabotlhokwatsaleboko</li> <li>• Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo</li> <li>• Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana,</li> <li>• Thulaganyo, setaele le ditebego</li> <li>• Bokaojwapapiso</li> <li>• Maikutlo/moono</li> <li>• Thitokgang/morero le molaetsa</li> </ul>	<p><b>Ditlhangwatsatirisano: boloko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditlhokegotsatiro le mofutawa setlhangwa</li> <li>• Kagego, setaele, ntlhakemo</li> <li>• Baamogedi/babuisibabatobilweng, maitlhomomo le tirisio</li> <li>• Tlhophoyamafoko</li> <li>• Popegoyapolelo, boleele le mefuta</li> <li>• Melawanayatemana</li> </ul> <p><b>Totisamogopolomodikgatongtisa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go diraipakanyetsotiro</li> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwalaboloko o sale molebowa dikgatotsa go kwalamorago</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Mediriso -    Modirisogo    Modirisotaelo    Modirisokgonego    Modirisopego    Modirisotlwaelo    Modirisokeletso</p> <p><b>Dira ka polelo:</b></p> <p>Dipolelonolo;    Dipolelopate;    Dipolelotswako;    Tira le tirwa;    Dipaka;</p> <p><b>Bokaojwamafoko:</b></p> <p>Diane le maele    Bokao jo botlhamaletseng,    Bokaojwabotshwantshi,    Poeletsomodumo (Ditumanosi)    Mothofatso</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b></p> <p>Dipateronetsamopeleto;    Matshwao a nopolo;    Lenalana</p>

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
9-10		<b>Buisetsa/lebelela go tlhaloganya (dirisapegeloyalekwalodikgang)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okola</li> <li>• Tlodisamatlho</li> <li>• Puiosotsenelelo</li> <li>• Ipopelebokao (baanelwa, maitshetlego, molaetsa)</li> <li>• Ipopelebokaojwamafoko a asa tlwaelegang ka go dirisadikgonotsa kgaoganyoyamafoko</li> <li>• Puo e etsosangmaikutlo a arileng</li> <li>• Araba dipotso</li> </ul>		
<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA SETLHANGWA [maduo 70]</b> <b>1. Tekatlhologanyo ya puiso [ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo (maduo 25)]</b> <b>2. Setlhangwaponno (maduo 15)</b> <b>3. Tshobokanyo (maduo 10)</b> <b>4. Dipopego tsa puo le melawana (maduo 20)</b> <b>Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe.</b>				
<b>MOPHATO 9 KGWEDITHARO 1</b>				
<b>DIBEKE</b>	<b>GO REETSA LE GO BUA</b>	<b>GO BUISA LE GO LEBELELA</b>	<b>GO KWALA LE TLHAGISA</b>	<b>DIPOPEGO PUO LE MELAWANA</b>
<b>DITIRWANA TSA TLHATLHOBO TSWELEDI</b>				
	<b>Ditiro tsa go reetsa le go bua</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua tse di maleba le COVID 19</li> </ul>	<b>Ditiro tsa go buisa le go lebelela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go buisa</li> <li>• Ditirwana tsa go buisetsagodimo</li> <li>• Ditirwana tsa Tekatlhologanyo</li> <li>• Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka di le tharo tse di tlhaoletsweng semesetara.</li> </ul>	<b>Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go kwala</li> <li>• Go kwala ka ditemana</li> <li>• Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>• Tlhamo</li> <li>• Go kwala ka boitlhamedi</li> </ul>	<b>Ditiro tsa dipopego tsa puo le melawana</b>  <b>Metseletsele ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tirisano</b>

**MOPHATO 9 SETSWANA: KGWEDITHARO YA 1**

**TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 1  
[TIRO YA MOLOMO]**  
Go buisetsa godimo (madio 20)  
Simolola ka tiro e mokgweditharo 1 mme e  
feleletswemokgweditharoya 2 fa madio a tlaa  
bo a rekotiwa.

**GO KWALA TLHAMO TIRO 2**  
• Tlhamo  
Tlhaloso / kanelo/ maipolelo (madio 40)  
E kwalwe mo tsamaong ya kgweditharo.

**TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 3  
TSIBOGELO YA SETLHANGWA (madio 70)**  
Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso [ya dikwalo / e  
eseng ya dikwalo (madio 25)  
Potso 2: Setlhangwaponono (madio 15)  
Potso 3: Tshobokanyo (madio 10)  
Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana (madio  
20)  
  
Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e  
le nngwe.

**MOPHATO 9 – SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA – KGWEDITHARO 2**

Dibeke	Go buisa le go lebelela	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegotsapuo le melawana
1 - 2	<p><b>Go reeletsa go tlhaloganya Reetsakgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supa dintlhakgolo le dikakanyo tshegetso</li> <li>• Tirisoyapuo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Araba dipotso</li> </ul> <p><b>Puo e eipaakanyeditsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barutwanabadirapatlisisokgotsatlhotlho misojaakatiroyaboipaakanyetso</li> <li>• Melawanayatlhagiso</li> <li>• Puoyammele</li> <li>• Matseno, mmele le bokhutlo</li> <li>• Tirisoyapuo</li> </ul>	<p><b>Buisasetlhangwakwalo, sk. Padi[patsana]/ naane Ditogamaanotsapuiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puisotsenelelo</li> <li>• Diponagalotsasetlhangwa, sekao. poloto, baanelwa, maitshetlego, moanedi, maikutlo, thitokgang ntlhakemoyabaanedi</li> <li>• Ipopelabokaojwamafoko a asa tlwaelegang le ditshwantsho ka go dirisadikgonotsakgaoganyoya mafoko</li> <li>• Popegoyapuo le setaele</li> </ul> <p><b>Dikgatotsapuiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa)</li> <li>• Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa)</li> <li>• Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalotsabotlhokwatsaleboko</li> <li>• Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo</li> <li>• Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana,</li> <li>• Thulaganyo, setaele le ditebego</li> <li>• Bokaojwapapiso</li> <li>• Maikutlo/moono</li> <li>• Thitokgang/morero le molaetsa</li> </ul>	<p><b>Ditlhangwatsatirisano: Pegelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditlhokegotsatiro le mefutatlhangwa</li> <li>• Kagego, setaele, tlhagisomogopolo</li> <li>• Maitlhomona a bareetsibatotilweng le bokaelo</li> <li>• Tlhopoyamafoko</li> <li>• Popegoyadipolelo, bolelele le mefuta</li> <li>• Melawanayaditemana</li> <li>• Mmapawatlhaloganyo go rulaganyatomaganoyadikakanyo</li> </ul> <p><b>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go diraipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa</li> </ul> <p><b>Kwalapegelo o setsemolebowadikgatotsa go kwalamorago</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Kutu, ditlhogo, megatlana; maemedi</p> <p><b>Dira ka polelo:</b></p> <p>Mefutayadipolelo; Kitsokakaretso, Puosebui/puopegelo; Tira le tirwa; Dipaka</p> <p><b>Bokaojwamafoko:</b></p> <p>Diane le maele; Bokao jo bo tlhamaletseng; jwabotshwantshi</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b></p> <p>Matshwao a nopolo; Dipateronetsa mopeleto; Dikhutshwafatso.</p>
<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 1</b></p> <p><b>TIRO YA MOLOMO (Tiro e simolotswe mo kgweditharong ya ntlha e tlaa tsewediwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puisetsogodimo (maduo 20)</li> </ul> <p>Barutabana ba simolola tiro/tiragalo mo tsamaong ya kgweditharo ya ntlha go netefatsa gore barutwana botlhe ba lekanyetswa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bobedi.</p>				



Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegotsapuo le melawana
3-4	<p><b>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua:</b>  <b>Go reeletsa go tthaloganya: lokwalotshelo/kgatisoyamotlotl o o odiragadiwang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhalosaditogamaanotsadikgatot sa go reetsa</li> <li>• Araba dipotso ka go kwala</li> </ul> <p><b>Puiso e esaipaakanyediwang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiriso e emalebayalentswe, segalo le lebelo</li> <li>• Matshwao a puisomopuisong</li> <li>• Puoyammele</li> <li>• Kamano le baamogedi/babuisi/baamogedi</li> </ul>	<p><b>Buisasetlhangwa, sk. terama/kgangkhutshwe/naane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tsepamo e ekgethegilengmodiponagalongtsadikwalo.</li> <li>• Bontsha go tthaloganyakgoloyapoloto le kgotlhang, boanedi, phetogoyaditragalo, maitshetlego, karoloyamoanedi, thitokgang, bokhutlo.</li> </ul> <p><b>Dikgatotsapuiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa)</li> <li>• Ka nakoyapuiso (diponagalotsasetlhangwa)</li> <li>• Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Buisa/lebelelasetlhangwa, sk. athikeleyalekwalodikgang/ diathikeletsadimakasine go bona tshedimose tso le go di tthaloganya</b></p> <p>Ditogamaanotsapuiso</p> <p>Temanyatekatlhaloganyo go tswamobukagkololong</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okoladintlha le go tlodisamatlho</li> <li>• Puisotsenelelo</li> <li>• Maitlhomo le babuisi/baamogedibabatobilweng</li> <li>• Ipopelebokao le bokhutlo</li> <li>• Ntlha le kakanyo</li> <li>• Bokaojwamafoko a asatlwaelegang</li> <li>• Supa puo e edigelang</li> </ul> <p><b>Sobokanyasetlhangwa</b></p>	<p><b>Setlhangwasatirisano se seleele sk. Athikeleyalokwalodikgang/ makasine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego e enepagetseng</li> <li>• Maitlhomo</li> <li>• Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang</li> <li>• Tiriso yapuo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Tatelano e elolamengyadipolelo</li> <li>• Dirisamakopanyi go netefatsa tomagano</li> <li>• Dirisamefuta e efarologanengyadipolelo, boleele le dipopego</li> <li>• Mmapawatlhaloganyo go rulaganyatomaganoyadikakanyo</li> </ul> <p><b>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go diraipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa</li> </ul> <p><b>Kwalaathikeleyalokwalodikgang / makasine</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b>  Madiri; madiritota le Madirimatlhaedidikutu; ditlhogo le megatlana</p> <p><b>Dira ka polelo:</b>  Dipolelotswako; kitsokakaretso, puosebui/puopegelo</p> <p><b>Bokaojwamafoko:</b>  Diane la maele</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b>  Matshwao a nopolo; dipateronetsamopeleto; dikhutshwafatso.</p>

5-6	<p><b>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Reetsasetlhangwasatheet sojaaka potsotherisano/motlotlo/g o tlotlakgang gore e tlhalogangwe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tsayadintlhathuto ka nakoyatheetso</li> <li>• Reetsa ka tsenelelo</li> </ul> <p><b>Dipuisanotsamolomo [mosupatselakemorutabana]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tsayakarolomodipuisanong tse di thaetswengmosetlhangwen gsamolomo</li> <li>• Thefosano</li> <li>• Matshwao a mokgwawapuo</li> <li>• Melawana</li> </ul>	<p><b>Buisasetlhangwa, sk. kgangkhutshwe/naane / padi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tsepamo e ekgethegilengmodiponagalongsadikwalo.</li> <li>• Bontsha go tlhaloganyakgoloyapoloto le kgotlhang, boanedi, phetogoyaditiragalo, maitshetlego, karoloya moanedi, thitokgang, bokhutlo.</li> </ul> <p><b>Dikgatotsapuiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa)</li> <li>• Ka nakoyapuiso (diponagalotsasetlhangwa)</li> <li>• Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tthatlhoba)</li> </ul> <p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalotsabotlhokwatsaleboko</li> <li>• Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo</li> <li>• Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana,</li> <li>• Thulaganyo, setaele le ditebego</li> <li>• Bokaojwapapiso</li> <li>• Maikutlo/moono</li> <li>• Thitokgang/morero le molaetsa</li> </ul> <p><b>Go buisetsa/go lebelela go tlhaloganya (dirisasetlhangwa se sekwadilweng/se se bonwangjaaka dikhathunu/dikgemets'hanatsadikhomiki)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okoladintlha</li> <li>• Tlodisamatlho</li> <li>• Puisotsenelelo</li> <li>• Ipopelebokao (baanelwa, maitshetlego, molaetsa)</li> <li>• Ipopelabokaowamafoko a asatlwaelegang ka go dirisadikgonotsakgaoganyoyamafoko</li> <li>• Puo e etsosangmaikutloaarleng</li> </ul> <p><b>Boeletsapopegoyatshobokanyo</b></p>	<p><b>Kwalasetlhangwasatirisano: lekwalo la kgwebo/semmuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhophoyamafoko</li> <li>• Lentswe la mong le setaele</li> <li>• Tlhaloso e ebonagalangsentele</li> <li>• Segalo</li> <li>• Dintlhakgolo le tse di tshegetsang</li> <li>• Mmepewadikakanyo (thulaganyoya dikakanyo) go rulaganyadikakanyotse di lomaganang</li> <li>• Tlhaloganyoya dikakanyo go rulaganyadikakanyotse di lomaganang</li> <li>• Tlhaloganyoya dikakanyo go rulaganyadikakanyotse di lomaganang</li> </ul> <p><b>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go diraipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwalalekwalo la kgwebo/semmuso, o setsemolebowadikgatotsa go kwalamorago.</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Dikutu; Ditlhogo; Megatlana; Matlhaodi; Matlama</p> <p><b>Dira ka polelo:</b> Temanayatlhaloso; Temanayamatseno; Temanayabokhutlo; Dipaka; Popegoyapolelo; Mefutayadipolelo.</p> <p><b>Bokaowamafoko:</b> Diane la maele</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> Dipateronetsamopeleto</p>
<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 4 GO KWALA</b> Setlhangwasatirisano: madoo 20 (tse pedi tse dikhutshwane kgotsa e le nngwe ya tse di leele) (E kwalwe pele ga teko e e laotsweng)</p>				

<p>7-8</p>	<p><b>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Reetsapegeloyalokwalodikgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego</li> <li>• Diponagalo</li> <li>• Tirisoyapuo</li> <li>• Segalo</li> <li>• Rejisetara Matsen le bokhutlo</li> </ul> <p><b>Tlthagisoyamolomoyapegelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirisoyapuo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Segalo</li> <li>. Puoyammele</li> <li>. Matseno, mmele le bokhutlo</li> </ul>	<p><b>Buisapegeloyalokwalodikgang /makasine Ditogamaanotsa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puisotsenelelo</li> <li>• Diponagalotsasetlhangwa sk. Poloto, moanelwa, maitshetlego, moaned, maikutlo, thitokgang, molebowabaanedi</li> <li>• Ipopelebokaojwamafoko a asatlwaelegang ka go dirisadikgonotsakgaoganyoyamafoko</li> <li>• Bokao jo bothamaletseng le jo bosatlhamalalang</li> </ul> <p><b>Dikgatotsapuiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso (itsisesetlhangwa)</li> <li>• Ka nakoyapuiso (diponagalotsasetlhangwaq)</li> <li>• Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalotsabotlhokwatsaleboko</li> <li>• Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo</li> <li>• Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana,</li> <li>• Thulaganyo, setaele le ditebego</li> <li>• Bokaojwapapiso</li> <li>• Maikutlo/moono</li> <li>• Thitokgang/morero le molaetsa</li> </ul> <p><b>Buisetsa/lebelela go tlhaloganya (dirisapegeloyalokwalodikgang)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okola</li> <li>• Tlodisamatlho</li> <li>• Puiosotsenelelo</li> <li>• Ipopelebokao (baanelwa, maitshetlego, molaetsa)</li> <li>• Ipopelebokaojwamafoko a asa tlwaelegang ka go dirisadikgonotsa kgaoganyoyamafoko</li> <li>• Puo e etsosangmaikutlo a arileng</li> <li>• Araba dipotso</li> </ul>	<p><b>Kwalatlhamo: Kanelo/tlhaloso/ngangisano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhopoyamafoko</li> <li>• Lentswe la mong/sebui le setaele</li> <li>• Tlhaloso e ebonalangsentele</li> <li>• Segalo</li> <li>• Dintlhakgolo ledikakanyotse di tshhegetsang</li> <li>• Mmapawatlhaloganyo go rulaganyatomaganoyadikakanyo</li> <li>• Neelatlhamo go lekanyetswa</li> </ul> <p><b>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go diraipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwalatlhamo o setsemolebowadikgatotsa go kwalamorago</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Mediriso– Modirisogo Modirisotaelo Modirisokgonego Modirisopego Modirisotlwaelo modirisokeletso</p> <p><b>Dira ka polelo:</b></p> <p>Dipoeelonolo Dipolelopate Dipolelotswako Tira le tirwa Dipaka</p> <p><b>Bokaojwamafoko:</b></p> <p>Diane le maele Bokao jo bothamaletseng Bokaojwabotshwantshi Poeletsomodumo (ditumanosi) Mothofatso</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b></p> <p>Dipateronetsamopeleto; Matshwao a nopolo Lenalana Tlotlofokomotaelong Tshiamisophekolo go tswa go tirokwaloabarutwana.</p>
------------	---	--	--	---

<b>BEKE 9 - 10</b>	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5 (Teko e e laotsweng)</b> Tsibogelo go setlhangwa (MADUO 70) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potso 1: Tekatlhaloganyoyapuiso (maduo 25)</li> <li>• Potso 2: Setlhangwaponono (maduo 15)</li> <li>• Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10)</li> <li>• Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana (maduo 20)</li> </ul>			
	<b>MOPHATO 9 KGWEDITHARO 2</b>			
<b>DIBEKE</b>	<b>GO REETSA LE GO BUA</b>	<b>GO BUISA LE GO LEBELELA</b>	<b>GO KWALA LE GO TLHAGISA</b>	<b>DIPOPEGO PUO LE MELAWANA</b>
	<b>DITIRO TSA TLHATLHOBO TSWELEDI</b>			
	<b>Ditiro tsa go reetsa le go bua</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua</li> <li>• Ditiro tsa go reetsa le go bua di ikamagantse le ditlhokego tsa maemo a COVID 19</li> </ul>	<b>Ditiro tsa go buisa le go lebelela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go buisa</li> <li>• Ditiro tsa go buisetsagodimo</li> <li>• Ditiro tsa tekatlhaloganyo ya puiso</li> <li>• Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tlaotsweng tsa semesetara.</li> </ul>	<b>Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go kwala</li> <li>• Go kwala ditemana</li> <li>• Ditlhangwatsatirisano</li> <li>• Tlhamo</li> <li>• Tlhamo ya boitlhamedi</li> </ul>	<b>Ditiro tsa dipopegotsa puo le melawana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditiro tse di farologaneng tsa Dipopego tsa Puo le Melawana</li> </ul>
	<b>MOPHATO 9 SETSWANA: KGWEDITHARO YA 2</b>			
	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 1 (TIRO YA MOLOMO)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puisetsogodimo (maduo 20)</li> </ul> Barutabana ba simolola tiro mo tsamaong ya kgweditharo 1 go netefatsa gore barutwana botlhe ba lekanyetswa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bobedi	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 4: GO KWALA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GO KWALA SETLHANGWA:</li> </ul> Tse pedi tse dikhutshwane kgotsa e le nngwe ya tse dileele (maduo 20) E kwalwe pele ga teko e e laotsweng	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5 TEKO E E LAOTSWENG</b> TSOBOGELo YA SETLHANGWA (MADUO 70) Potso 1: Tekatlhaloganyoyapuiso (maduo 25) Potso 2: Setlhangwaponono (maduo 15) Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10) Potso 4: Dipopegopuo le melawana (maduo 20)	

MOPHATO 9 – SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA – KGWEDITHARO 3				
Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegotsapuo le melawana
1 - 2	<p><b>Mmuisano/ditherisano</b> Reetsatherisanomagarenggaba thobababedi (mmuisano)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Popego le kgoloyadikakanyo</li> <li>• Dirisadikgonotsaditherisano go</li> </ul> <p>fitlheleladitumalano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setaelesapuo</li> </ul> <p><b>PUISO E E SA IPAAKANYETSWANG</b></p> <p>. Tiriso e emalebayaentswe, segalo le lebelo/mosito</p> <p>.</p> <p>Tiriso/kobameloyamatshwaomo puisong</p> <p>. Puoyammele</p> <p>. Kamano le bareetsi</p>	<p><b>Buisasetlhangwa, sk. terama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tsepamo e ekgethegilengmodiponagalongsadi kwalo.</li> <li>• Bontsha go tlhaloganyakgoloyapoloto le kgotlhang, boanedi, phetogoyaditiragalo, maitshetlego, karoloya moanedi, thitokgang, bokhutlo.</li> </ul> <p><b>Dikgatotsapuiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa)</li> <li>• Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa)</li> <li>• Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>tekatlhaloganyoyapuiso: setlhangwaponu - khathunu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okoladintlhakgolo</li> <li>• Go tlodisamatlho go ntshadintlhatse di tshegetsang</li> <li>• Diradiponelopele</li> <li>• Ipopelabokaojwamafoke a asa tlwaelegang le ditshwantsho</li> <li>• Go dirapoeletso go godisa go tlhaloganya</li> <li>• Tlhotlhetsoyatlhopho le tlogeloya dintlhamobokaongjwasetlhangwa</li> <li>• Seabesadidiriswatsabotshwantshi le puo e egogelang</li> <li>• Seabesaditegenikitsapono</li> </ul>	<p><b>Setlhangwasatirisanosk.Mmuisano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhopoyamafoke</li> <li>• Lentswe la sebele le setaele</li> <li>• Tlhaloso e ebonagalangsentele</li> <li>• Segalo]</li> <li>• Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang</li> <li>• Mmapawatlhaloganyo go rulaganyatomaganoyadikakanyo</li> </ul> <p><b>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go diraipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa</li> </ul> <p><b>Kwalammuisano o lateledikgatomolebotsa go kwala.</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Mainakgongwa le mainakgopolo, matlhaodi, makopanyi le mafoko a tirisano</p> <p><b>Dira ka polelo:</b> Puosebui le puopegelo; dipaka; mefuta yadipolelo; mefutayaditemana; tira le tirwa; dipolelo le dipolelwana.</p> <p><b>Bokaojwamafoke:</b> Maadingwa, malatodi; makwalotshwano; madumatshwano.</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto</b> Dipateronetsamopeleto</p>

<p>3-4</p>	<p><b>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua:</b> Ditheetso le botsayakarolomodipuisanongts atiroyaporojeke go itshetlegilwe/ikaegilwe ka gaihuto[tshekatsheko] yadikwalo. (morutabana e le mosupatselawadipuisano). Reetsa gore patlisiso e dirwajang? . Reeletsatshedimosetso ka gatiroyaporojeke; mokgwathuto/thutatsela, tirego, maitlhomo, molebo . Ditaelo . Dikgatotsatiroyaporojeke. . Botsa le go araba dipotso . Abelanadikakanyo le megopolo.</p>	<p><b>Buisetsatshedimosetso</b> Mekgwatlhagisoyaporojeke: sk. phousetara/phasalatso//boroutsharaTlhagiso ka dipapetla /Pina yaroko/Thadiso/Lebokokgalaletso/ Motshamekokhutshwewamotlae [khutshwe e edirisangmotlae] / Phetolelo/fetolelapopegoyaterama go kaneloj.j.</p> <p><b>Poeletsoyaditlhangwakwalo kotara1 le 2</b></p> <p><b>Ditogamaanotsa go buisa</b> . Gookola, tlodisamatlho, bopa setshwantsho sa tlhaloganyo . Puisotsenelelo . Ipopalebokao . Bokaojwamafoko . Ntlhakemoyamokwadi . Ntlha le kakanyo Bokao jobosatlhamalalang.</p> <p><b>Buisasetlhangwasadikwalo</b> . Tsepamo eekgethegilengmodiponagalongsadikwalo. . Bontshatlhaloganyokgoloyapoloto le kgotlhang, boanedi, phetogoyaditiragalo, maitshetlego, karoloya moaned, thitokgang, bokhutlo</p> <p><b>Dikgatotsapuiso:</b> • Pele gapuiso (Matseno a setlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba</p>	<p><b>Kwalasetlhangwasatirisanog o ikaegilwekakgang/terama e ithutilweng; sk. Boroutshara/ Boloko/Phousetara/Phasalats o/Thadiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditlhokegotsakagego, setaele</li> <li>• Baamogedibabatobilweng. maitlhomo le tiriso</li> <li>• Tlhophoyamafoko, puoyapapiso, matshwao, mmala, e fitlhelwa fa kae?</li> <li>• Popegoyapolelo, boleele le mefutayayona</li> <li>• Tlhophoyadikarolwanatsapono le tsabotlhami</li> </ul> <p><b>Totisamogopolomodikgatong tsa go kwala</b> • Go diraiapaakanyetsotiro • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa</p> <p><b>Kwalasetlhangwasatirisanano</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Matlhaodi <b>Dira ka polelo:</b> Puosebui le puopegelo; dipaka; mefuta dipolelo; mefutayaditemana; tira le tirwa; dipolelo le dipolewana</p> <p><b>Bokaojwamafoko:</b> Jo botlhamaletseng le jo bosatlhamalalang/ jwabotshwantshi; poeletsomodumo (ditumanosi, ditumammogo), mothofatso, maetsi</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> Dipateronetsamopeleto</p>
------------	--	---	--	---

**TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 6 – GO KWALA TLHAMO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE –  
KGATO 1: Patlisiso (Barutwana ba dira patlisiso ya porojeke ya bona) (Maduo 20)**

<p style="text-align: center;"><b>5-6</b></p>	<p><b>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua:</b></p> <p><b>Tlthagiso yamolomo</b></p> <p>Barutwanabadi rapatlisisokgotsatl hotlhomiso jaakatiroyaboipaakanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melawanayatlhagiso</li> <li>• Puoyammele</li> <li>• Matseno, mmele le bokhutlo</li> <li>• Tirisopuo</li> </ul>	<p><b>Buisetlhangwasadikwalo sk. padi/kgangkhutshwe/naane sk. ditlhamane, dinoolwane, dikinane, mainane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalotsasetlhangwasa dikwalo jaakapopego, baanelwa, maitshetlego, poloto, kgotlhang, matshwao, go humagamodumo, kgopolo, dipontsho</li> </ul> <p><b>Dikgatotsapuiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa)</li> <li>• Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa)</li> <li>• Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Go buisetsa/lebelela go tlhologanya</b> (ditlhangwatsapono le tse dikwadilweng)</p> <p><b>Ditogamaano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okoladikakanyokgolo</li> <li>• Go tlodisamatlho go ntshadintlhatse di tshegetsang</li> <li>• Puisotsenelelo</li> <li>• Diradiponelopele</li> <li>• Ipopelabokaojwamafoke le dikgopolo</li> <li>• Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang</li> <li>• Tlhotlhetsoyatlhopho le tlogeloyadintlhamobokaongjwas etlhangwa.</li> <li>• Seabesadidiriswatsabotshwantshi le puo e egogelang</li> <li>• Go ipopelabokao le bokhutlojwamokwadi</li> </ul> <p><b>Tshosobanyo ya setlhangwa</b></p>	<p>Kwalatlhamo e thaetswemosetlhangwengsalokwalo le leithutilweng/sekasekilweng. Kanelo/tlhaloso/maitlhomomo/ngangisano/boroutshara/phasalatso/boloko</p> <p>Kwalaporojekeyatota. kagego le diponagalotsannete/tsepamemng. rulaganyaditeng (mmapawatlhaloganyo).</p> <p>Dintlhakgolo le tse di tshegetsang. Melawanayaditemana. Tatelano e eutlwalangyaditemana go netefatsatomagano</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Makopanyi. Melawanayapuo</li> <li>. Tlhopoyamafoke. Lentswe la sebele/tota le setaele. Tlhaloso e ebonagalangsente. Segalo.</li> </ul> <p>Dintlhakgolo le tse di tshegetsang. . Mmapawatlhaloganyo go rulaganyatomaganoyadikakanyo.</p> <p>Neelatlhamo go lekanyetswa</p> <p><b>Kwalatlhamo go ikaegilwe ka setlhangwasalokwalo le leithutilweng go latelatirego/dikgatomolebomo go kwaleng.</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Makopanyi le mafoko a alemosang Phetogo</p> <p><b>Dira ka polelo:</b></p> <p>Puosebui le puopegelo; mefutaya dipolelo, popegoyapolelo; tira le tirwa; dipaka; mefutayaditemana.</p> <p><b>Bokaojwamafoke:</b></p> <p>Makaelagongwe, malatodi, madumatshwano; makwalotshwano</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b></p> <p>Dipateronetsamopeleto</p>
---	---	--	--	---



**TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 6 – GO KWALA TLHAMO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE –**

**KGATO 2: GO KWALA**

**(barutwana bamekamekana le go kwala porojeke ya bona) MADUO 30.**

**Dikgato tsa go kwala tlhamo;**

- Go dira ipaakanyetsotiro
- Go kwala ditlhangwatsa ntlha
- Go boeletsa
- Go tseleganya
- Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegotsapuo le melawana
7-8	<p><b>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua:</b></p> <p><b>Tlthagiso yamolomo;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirisoyapuo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Segalo</li> <li>• Puoyammele</li> <li>• Matseno le bokhutlo</li> </ul>	<p><b>Setlhangwasadikwalo jaaka kgangkhutshwe, padiyabašwa/padi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalokgolotsabotlhokwa tsasetlhangwasadikwalo: jaaka baanelwa, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, maitshetlego, moanedi, thitokgang</li> </ul> <p><b>Dikgatotsapuiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa)</li> <li>• Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa)</li> <li>• Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalokgolotsabotlhokwatsa leboko</li> <li>• Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo</li> <li>• Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana,</li> <li>• Thulaganyo, setaele le ditebego</li> <li>• Bokaojwapapiso</li> <li>• Maikutlo/moono</li> <li>• Thitokgang/morero le molaetsa</li> </ul>	<p><b>Setlhangwasatirisano: Thadiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dithokegotsakagego, setaele</li> <li>• Maikaelelo/maitlhomona bareetsibabatotilweng le bokaelo</li> <li>• Tlhopoyama foko, tlhaloso e ebonagalangsentle</li> <li>• Dintlhakgolo le tse di tshegetsang</li> <li>• Popegoyapolelo, boleele le mefuta</li> <li>• Dirisamakopanyi go netefatsatomagano</li> </ul> <p><b>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go diraipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa</li> </ul> <p><b>Kwalathadiso o lateladikgatotsa go kwala.</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Matlhaodi (popego)</p> <p><b>Dira ka polelo:</b> Temanayatlhaloso; temana e e itlhophelwang; temana e earoganyang.</p> <p><b>Bokaojwama foko:</b> Lefoko le leemelangpolelwana.</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> Dipateronetsamopeleto</p>

**TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 7 – GO KWALA POROJEKE YA BOITLHAMEDI-KGATO 3: TLHAGISO YA MOLOMO**

Barutwana ba dira tlhagisa ya molomo ya porojeke ya bona [maduo 20]

- Dirisa sebopego se se maleba: matseno, mmele le bokhutlo
- Tlhagisa dintlhakonokono le dintlha tshegetso
- Bontsha bosupi jwa dipatlisiso / ditlhotlhomiso
- Dirisa puo ya mmele e e maleba le dikgono tsa tlhagisa s.k. tebo ya matlho le kutlwalo ya lentswe
- Go tsaya karolo mo dipuisanong
- Neela pegelo e e utlwagalang
- Tshegetsa dipuisano
- Bontsha bomasisi go di tshwanelo le maikutlo a ba bangwe

Simolola ka tiro ya molomo kgweditharo 3 le go feleletsa mo kgweditharong 4 ka nako ya fa maduo a rekotiwa.

**TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 8  
TSIBOGELO GO DIKWALO (MADUO 30)**

- Poko (maduo 10)
- Terama (maduo 10)
- Khutshwe (maduo 10)

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
9-10	<p><b>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua:</b>  <b>Go tlotlakgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhokomela: dikgonotsa go bua, segalo, kapodiso, lebelo, kutlwaloyalentswe/phetogoyaseg alo, teboyamatlho, kemo, puoyamatsogo le dikarolotsammele</li> <li>• Melawana le diponagalotsakgang</li> </ul> <p><b>Puisetsogodimo e eipaakanyeditsweng;</b>  Dirisadikgonotsa go buatse di malebajaaka;  Segalo, selekanyosalentswe, lebelo, tlhagisoyalentswe, kapodiso, kelelo (bokgeleke) . Kemo . Melawana le diponagalotsakgang.</p>	<p><b>Buisasetlhangwasadikwalojaaka terama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalokgolotsabotlhokwa tsasetlhangwasadikwalo: jaaka badiragatsi, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, maitshetlego, moanedi, thitokgang</li> </ul> <p><b>Dikgatotsapuiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa)</li> <li>• Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa)</li> <li>• Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhoba)</li> </ul> <p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalotsabotlhokwatsaleboko</li> <li>• Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo</li> <li>• Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana,</li> <li>• Thulaganyo, setaele le ditebego</li> <li>• Bokaojwobotshwantshi</li> <li>• Maikutlo/moono</li> <li>• Thitokgang/morero le molaetsa</li> </ul>	<p><b>Setlhangwasatirisano, sekao. imeile/ lekwalo la maranyane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego e enepagetseng</li> <li>• Maitlhomo/maikaelelo</li> <li>• Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang</li> <li>• Tirisoyapuo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Thulaganyo e elolamengyadipolelo</li> <li>• Dirisamakopanyi go netefatsa tomagano</li> <li>• Dirisamefuta e efarologanengya dipolelo, boleele le dipopego</li> </ul> <p><b>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go diraipakanyetsotiro</li> <li>• Go kwaladithangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwalaimeile/lekwalo la maranyane o latelamolebowadikgatotsa go kwala</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b>  Madiri  Mabotsi, masupi, maemedi</p> <p><b>Dira ka polelo:</b>  Tsamaiso, thulaganyo go ya ka maemo,  Thulaganyo go ya ka botlhokwa, temana e ekhutlisang</p> <p><b>Bokaojwamafoko:</b>  Lefoko le leemelangpolelwana.</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b>  Dipateronetsamopeleto</p>

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
<b>DITIRO TSA TLHATLHOBOTSWELEDI</b>				
	<b>Ditiro tsa go reetsa le go bua</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua</li> <li>• Ditiro tsa go reetsa le go bua di ikamagantse ledithokego tsamae mo a COVID 19</li> </ul>	<b>Ditiro tsa go buisa le go lebelela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go buisa</li> <li>• Ditiro tsa go buisetsagodimo</li> <li>• Ditiro tsa tekatlhaloganyo ya puiso</li> <li>• Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tlhaotsweng tsa semesetara.</li> </ul>	<b>Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go kwala</li> <li>• Go kwala ditemana</li> <li>• Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>• Tlhamo</li> <li>• Tlhamo ya boitlhamedi</li> </ul>	<b>Ditiro tsa dipopegotsapuo le melawana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditiro tse di farologaneng tsa dipopegopuo le melawana</li> </ul>
<b>MOPHATO 9 SETSWANA: KGWEDITHARO YA 3</b>				
	<b>TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 6 TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patlisiso le go kwala porojeke (madoo 20 + 30 = 50)</li> </ul> <b>Poroje e dirwe go ikaegile ka setlhangwa se le sengwe se se ithutilweng: Maboko/ dinaane/ dikgangkhutshwe, terama/ padi</b>	<b>TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 7 TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TIRO YA MOLOMO (MADUO 20)</li> <li>• Tlhagiso ya tiro ya molomo ya porojeke Tiro 6</li> </ul>	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 8 TSIBOGELO YA DIKWALO [madoo 30]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poko (madoo 10)</li> <li>• Terama (madoo 10)</li> <li>• Kgangkhutshwe (madoo 10)</li> </ul>	

MOPHATO 9 – SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA – KGWEDITHARO 4				
Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
1-2	<p><b>Tekathaloganyoyatheetso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tsibogelo e etseneletsengyaditlhan gwatse di farologaneng</li> <li>• <b>Go reetsatshedimose tso e etotobetseng</b></li> <li>• <b>Go reetsa le go itumeleladitlhogotsadi naane</b></li> <li>• <b>Go araba dipotso.</b></li> </ul> <p><b>Tiroyamolomo e esaipaakanyediwang</b> Tlhophasetlhogo se semaleba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rulaganyatshedimose tso ka manontlhotlho</li> <li>• Supa tlotlofoko e enepagetseng le dipopegotsapuo le melawana</li> <li>• Tirisoyapuo</li> <li>• Matseno, mmele le bokhutlo e nnetse di maleba</li> </ul> <p>. Dirisadithusapono, dikutlo-pono le didiriswadingwetse di teng.</p>	<p><b>Setlhangwasadikwalojaaka Kgankhutshwe/terama/padi/naane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalokgolotsabotlhokwatsasetlhangwa sadikwalo: jaakabaanelwa, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, maitshetlego, moanedi, thitokgang</li> </ul> <p><b>Dikgatotsapuiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa)</li> <li>• Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa)</li> <li>• Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalotsabotlhokwatsaleboko</li> <li>• Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo</li> <li>• Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana,</li> <li>• Thulaganyo, setaele le ditebego</li> <li>• Bokaojwobotshwantshi</li> <li>• Maikutlo/moono</li> <li>• Thitokgang/morero le molaetsa</li> </ul>	<p><b>Setlhangwasatirisano, sk. Lekwalophelegetso le lokwaloikitsiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditlhokegotsakagego, setaele</li> <li>• Maitlhomo a bareetsi b aba totilweng le bokaelo</li> <li>• Tlhophoyamafoko, puopapiso, matshwao, mmala, boemelo</li> <li>• Tlhophoyadikarolopono le botlhami</li> </ul> <p><b>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go diraipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwalalekwalophelegetso le lokwaloikitsiso</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Madiri</p> <p><b>Dira ka polelo:</b> Puosebui le puopegelo Tira le tirwa</p> <p><b>Bokaojwamafoko:</b> Botemepedi, tirisoyamafoko a mantsi go feta selekano, tirisoyamafoko a mabedikgotsa go feta mopolelong a a rayangselo se le sengwe, tiriso yamafoko a bokaobo le bongwemopolelong Puoyaditlhophadingwetse di rileng, Mafoko a adirisiwangke bathobationngwe e erileng.</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> Dipateronetsamopeleto</p>
<p><b>TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 7</b> <b>TIRO YA MOLOMO: (20 madu)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhagiso ya molomo ya porojeke</li> </ul> <p>Barutabana ba simolola go rulaganya tiro mo tsamaong ya kgweditharo ya boraro go netefatsa gore barutwana botlhe ba a tlhatlhabiwa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bone.</p>				

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
3-4	<p><b>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua:</b>  <b>Tekatlhaloganyoyatheetso (dirisammuisano o ogatisitsweng)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reetsammuisano</li> <li>• Tsayadintlhathuto</li> <li>• Puo le maatla</li> <li>• Segalo</li> <li>• Moono/maikutlo</li> <li>• Matseno le bokhutlo</li> <li>• Araba dipotso</li> </ul> <p><b>Dipuisanotsamakgotlhana/fora mo/ dipuisanotsalekoko/dipuisanot sa ditlhopha [morutabanakemosupatsela]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batsayakarolo</li> <li>• Melawanayadipuisanotsa makgotlhana</li> <li>• Thefosano</li> <li>• Tirisoyapuo</li> <li>• Dikganetsanomodipuisanong</li> <li>• Matseno le bokhutlo</li> </ul> <p>Ditlhopha di bua ka dilotse di diragalangompiemotse di bakgatlhang.</p>	<p><b>Setlhangwasadikwalojaaka Kgangkhutshwe /padi/ terama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalokgolotsabotlhokwatsasetlhangwa sadikwalo: jaakabaanelwa, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, maitshetlego, moanedi, thitokgang</li> </ul> <p><b>Dikgatotsapuiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa)</li> <li>• Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa)</li> <li>• Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> <li>• Go okola, go tlodisamatlho, go bopa setshwantshosatlhaloganyo</li> </ul> <p><b>Go buisa /lebelelatekatlhaloganyo pono/mmediantsi setlhangwajaakakerafokhathuni/papatso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okola, go tlodisamatlho, go aga setshwantshosatlhaloganyo</li> <li>• Puisotsenelelo</li> <li>• Ipopelebokao</li> <li>• Bokaojwamafoko</li> <li>• Ntlhakemoyamokwadi</li> <li>• Ntlha le kakanyo</li> <li>• Bokao jo bosatlhamaalalang</li> </ul>	<p><b>Setlhangwasatirisano, sekao. Dikaelo le Ditaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego e enepagetseng</li> <li>• Maitlhomomaikaelelo</li> <li>• Rulaganyaditeng (mmapawatlhaloganyo)</li> <li>• Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang</li> <li>• Melawanayaditemana</li> <li>• Tatelano e etlhabosangyaditemana go netefatsatomagano</li> <li>• Tomaganoyamagokanyi</li> <li>• Melawanayapuo</li> </ul> <p><b>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go diraipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwalasetlhangwasatirisano [setlhangwasaditaelo/ dikaelo]</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Mainatota, modirisogo, leinatswako</p> <p><b>Dira ka polelo:</b> Tsamaiso, Thulaganyo go ya ka maemo, Thulaganyo go ya ka botlhokwa, Temanayabokhutlo</p> <p><b>Bokaojwamafoko:</b> Puo e enaganelang/e e lebelelangdilo ka letlhakore le le lengwe, Puo e egobeletang, Puo e esekamelangmoletlhakoreng le le lengwe, Puo e etsosangmaikutlo a arileng</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> Dipateronetsamopeleto Dikhutshwafatso – ditlhakaina, akeronimi, tirosoyakaroloyantlha yalefoko, go bopakhutshowafatso, sk. mos: (boemongjwaMosupologo). Tirisoyakarolo e e fa gare, bobafeloyalefoko go bopakhutshwafatsosekao: Molebogeng e nnaLebokotsaMaseke go e nna Sego</p>

<p>5-6</p>	<p><b>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua:</b> <b>Motlotlo</b></p> <p><b>Puisetsogodimo e eipaakanyeditsweng.</b></p> <p>Dirisadikgonotsa go buatse di malebajaakasegalo, selekayosamodumo, lebelo, tlhagisoyalentswe, kapodiso le bokgeleke</p> <p><b>Morutabanakemosupatsela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tsayatshwetso ka maemo a amaleba le setlhogo</li> <li>• Melawanaya go bua</li> <li>• Puo le maatla</li> <li>• Matshwao a mokgwawapuo</li> </ul>	<p><b>Setlhangwasadikwalojaaka kgangkhutshwe/terama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dintlhatsabotlhokwatsasetlhangwa sadikwalo: jaakabaanelwa, tiragalommuisano, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</li> </ul> <p><b>Dikgatotsapuiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa)</li> <li>• Ka nakoyapuiso (diponagalotsasetlhangwa)</li> <li>• Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Tekatlhologanyoyapuiso:(Athikeleyalekwa lodikgang le makasine go batlatshedimose tso le go tlhaloganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okola, go tlodisamatlho, go aga setshwantshosatlhologanyo</li> <li>• Puisotsenelelo</li> <li>• Ipopelebokao</li> <li>• Bokaojwamafoko</li> <li>• Ntlhakemoyamokwadi</li> <li>• Ntlha le kakanyo</li> <li>• Bokao jo bosatlhamalalang</li> </ul> <p><b>Kwalatshobokanyoyadintlhakotsayatem ana</b></p>	<p><b>Setlhangwasatirisano sk. tsa botshelojwamoswi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego e enepagetseng</li> <li>• Maitlhommo</li> <li>• Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang</li> <li>• Tirisoyapuo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Tatelano e elolamengyadipolelo</li> <li>• Dirisamakopanyi go netefatsa tomagano</li> <li>• Dirisamefuta e efarologanengya dipolelo, boleele le dipopego</li> </ul> <p><b>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go diraipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwalatsabotshelojwamoswi</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Madiri, maina <b>Dira ka polelo:</b> Tlhaloso: Lebaka le ditlamorago <b>Bokaojwamafoko:</b> Mafoko a abokaobontsi, dirisapuomomabakeng a akgethegileng, lefoko le le lengweboemongjwapolelwana <b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> Dipateronetsamopeleto</p>
<p><b>TLHATLHOBHO E E TLHOMAMENG TIRO 9: GO KWALA</b> <b>Setlhangwa sa tirisano: [tse pedi tse dikhutshwane kgotsa ee le senngwe se se leele] (maduo 20)</b> <b>E kwalwe pele ga tlhatlhobo e e laotsweng</b></p>				



Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
7-8	<b>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua:</b> <b>Poeletso</b>	<b>Go buisa le go lebelela:</b> <b>Poeletso ya ditogamano tsa go buisa le go tsibogela ditlhangwa</b>	<b>Go kwala:</b> <b>Poeletso ya ditlhangwa tse di kwalwang</b> <b>Ditlhangwa tsa boitlhamedi le tsa tirisano</b>	<b>Poeletso</b> <b>Poeletso ya go dira ka mafoko</b> <b>Poeletso ya dira ka dipolelo</b> <b>Poeletso ya bokao jwa mafoko</b> <b>Poeletso ya Matshwao a puiso le mopeleto</b>
<b>BEKE</b> <b>9 - 10</b>	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 10 [Teko e e laotsweng]</b> <b>TSIBOGELO YA SETLHANGWA (Maduo 70)</b> Potso 1: Tekatthaloganyo ya puiso (maduo 25) Potso 2: Setlhangwapono (maduo 15) Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10) Potso 4: Dipopegopuo le melawana (maduo 20)			
<b>DITIRO TSA TLHATLHOBO TSWELEDI</b>				
	<b>Ditirotsa go reetsa le go bua</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua</li> <li>• Ditiro tsa go reetsa le go bua tse di ikamagantseng le ditlhokego tsa maemo a COVID 19</li> </ul>	<b>Ditiro tsa go buisa le go lebelela</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go buisa</li> <li>• Ditiro tsa go buisetsagodimo</li> <li>• Ditiro tsa tekatthaloganyo ya puiso</li> <li>• Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tlaotsweng tsa semesetara.</li> </ul>	<b>Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go kwala</li> <li>• Go kwala ditemana</li> <li>• Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>• Tlhamo</li> <li>• Ditlhamo tsa boitlhamedi</li> </ul>	<b>Ditiro tsa dipopego tsa puo le melawana</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditiro tse di farologaneng tsa dipopegopuo le melawana</li> </ul>
<b>MOPHATO 9 SETSWANA: KGWEDITHARO YA 4</b>				
	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 7</b> <b>Tiro ya molomo [maduo 20]</b> <b>Tlhagiso ya tiro ya molomo ya porojeke</b> <b>Barutabana ba simolole go e rulaganya ka kgweditharo ya boraro go netefatsa gore barutwana ba tlhatlhabiwa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bone.</b>	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 9</b> <b>Go kwala [maduo 20]</b> <b>Ditlhangwa tsa tirisano [tse pedi 2 tse dikhutshwane kgotsa se le nosi se se leele.</b> <b>E kwalwe pele ga tlhatlhobo e e laotsweng.</b>	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 10</b> <b>TEKO E E LAOTSWENG</b> <b>Tsibogelo ya setlhangwa [maduo 70]</b>  Potso 1: Tekatthaloganyo ya puiso (maduo 25) Potso 2: Setlhangwapono (maduo 15) Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10) Potso 4: Dipopegopuo le melawana (maduo 20)	

